

Мэччирэнтэн—элбэх эмис эти!

ХАС БИИРДИИ СУБАН СҮӨНҮНҮ 130—туу КГ ТӨЛӨХҮТЭРГЭ СУБУРУСКАЙДАР ЭБЭНЭТЭЛИСТИБЭЛЭРИН Хайдах толорон иһэллэрий?

Совхоз сүөсүһүттэрэ, специалистара пиятилка түмүктэһиннээх сылын сааһынны, күһүҥҥү ыйдарыгар кичэллээхтик маччинтан уотуу суотугар 670 субан сүөһү хас биридигин 130-туу кг, ол иһигэр бэс—атырдах ыйдарыгар 85-тин, баларан

Эбэһэтэлистибэ бири сүрүн ирдэбиллэрин сүөһүнү күһүҥҥү интенсивнай уотууга эрдэттэн бөлөмнөһүн буолбута. Итиннэ аһаан совхозка икки уотар площадка тутуллауохтааба. Мырылаах коммунист Сергеев И. И. уонна звероход Попов В. С. көү-

ТҮБҮК ҮГҮС, СОРУК УЛАХАН

Болтоного быйыл бийи түөрт киһилээх звенобут 624 субан сүөһүнү сайылата туруорар. Ол иһиттэн 230-туу хас биридигин 130-туу килограмм төлөһүтэр эбэһэтэлистибэлээх ит.

Ити соругу булгуччу толорор туһугар бары бири түмүсүлээхтик, күүспүтүн, сатабылбытын толору биригэр үлэлибит. Мэччирэнт ыйдарыгар хайдах үлэлээн иһэригэр мэдэи бары-бэсэрэлээн иһэбит.

Сүөһүлэригэр группалаан маччитэбит, ый ахсын контуруолунай ыйааһынны ытыабыт. Бэс уонна от ыйдарыгар биридиги төбө орто эбиллэнтэ 35 килограммга таһаарыт. Онон бастагы үс ыйга туруоруммут сорукпутун 30 килограммынан ситиспэтэхпит. Ол иһин бу күнүргэ өлгөм оттуктаах Түөһү үрэх сүһүгүтэр маршруттанан маччитэбит. Онтон Чуо-раайыта алаас кыах маччиритыгар, оттоммут ходоһаларга киллэриэхпит.

Сүөһүнү уотууга науна уонна бастык опыты ситиһилэрин олохтуурга ыйааһыт. Үй ахсын тиканай препараттары туһанабыт. Онуоха ветеринарнай үлэһиттэр көмөлөөлөр. Сезон саҕалаһаарыттан ити уотар препараттары үс төгүл тутунубут.

Бу үлэҕэ балаҕаа опыттаах Афанасий Мо-настырев, Николай Ефремов уонна комсомолец Иван Каргузов буоламмыт күн ахсын ким туту

ситуруохтаабын чуолкай-даһабыт, итэвэспитин ырытыаһабыт. Ол улахан көмөлөөх. Сүөһүлэригэр коро-көһө, Арагастаахха икки километр усталаах бүтэһи уонна аналлаах көрүөнү-хаһаан-ны туттубут. Видигин уотар площадканы ситэ-рө сыдыабыт. Күөх Атааха итигэр котолу үлэлэтэн аны ый иһинэн уотар сүөһүлэригэр эбии аһааһыны төрө-йөөхпит.

Күһүнү ыйдарга сүөһүнү интенсивнайдык уотууга урукку өттүгөр опыһыт суох. Ол эрээри специалистар аһааһы рационун онорон, сүбэлээн, ыйан-көрдөн биэр-дэхтиннэ, ону халбаһа-баабакка тутуһан сууһна ахсын сүөһүлэригэр бири-диги килограммтан итэҕэһэ суох төлөһүгүлэригэр си-тистэхпитинэ эрэ күһүн-нү икки ыйга 45-тик ки-лограмм эбиллини ытар кыахтаахпыт. Ол иһин бу күнүргэ площадканы ситэ-рө охсон, кыаһар буоллаһына, анал турба-лары тардан сүөһүлэр хоруудаба үтүрүйсүбэк-кэ астына аһыһыларын төрөйөр баҕалаахпыт.

Быйата, түбүк үгүс, сорук эппиэттэх. Ман-тад күһүн күн ахсын дуулуһан маччирэнт сатабыллаахтык туһана-рыт, эбии уотууну үчү-гайдык төрөйэрбит, аа-һан-суоттаан үлэлэри-бит маада. Оччогуна эрэ биэрбит тылбытыгар ту-руохпун.

С. КАРГУЗОВ, звеновой.

ТЭРЭЭН ЭРИЭ-ДЭХСИ БУОЛБАТАХ

ыйыгар—алтынныга 45-тин кг төлөһүтэргэ, олор государствога туттарбыт сүөһү орто ыйааһынны 340 кг тиэрдэргэ, сүөһү 90 бырыһыанын үрдүк уойуулааһын атын-ныгар эбэһэтэлистибэ ыланмыттара. Ону СССР обкома, Саха АССР Министрдерин Совета, ИССУОС уонна ИБСЛЕС обкома биһирээбиттэрэ.

Совхоз дирекцията, пар-тийнай таргеттэ бөлө-гөттөрү кирибинн ылар ту-һугар маччирэнт таба ту-һаан сүөһүнү үчүгэйдик уотууга көккэ төрөөһүн дьаһаллары ыабыт. Отде-леннелар ахсын бостуук-тарынан опыттаах үлэһит-тэр, коммунистар сүүмөр-дөһүттэр. Звенолар чоң-чу эбэһэтэлистибэлэри ыланан үлэһитлэр, бос-тууктар эппиэтинэстэрэ биһирээх үрдэтиллибит.

Дэһиннэригэр Дабийэ дьон алааска бири уотар площадка тутула турар. Билигин онно көрүмүс-лэри, о. д. а. аналлаах эбэһириннэри онорор, ситэ-рө сыдыабыт. Онтон Болтоного звеновод Кар-гузов С. И. салаататынан Арагастаахха 2 км уста-лаах барана бүтэй туу-луһа Эмиэ бу отделение-га уотар площадка ситэ-риллэн эрэр. Баларан ыйын ортотуттан ыла-манна эбии аһааһы тө-риллиэхтээх.

Уотар эвеноларга сыл-дьан, совхоз салайаачы-ларын уонна специалиста-рын кытта көпөстөн эба-һэтэлистибэ туолуутун ырытан көрдөххө, субу-руускайдар сайынны үс ыйга хас биридиги субан 85-тин кг төлөһүтэргэ биэрбит тылларын толорор кыахтаммыттар. Ол эрээ-

ЭППИЭТИ ЭМИЭ СҮГЭБИТ

Сайынны ыйдарга сүө-һүнү үөрдээн маччинныга уонна интенсивнайдык уо-тууну төрөйүннэ зоовете-ринарнай үлэһиттэр бос-тууктартан итэҕэһэ суох эппиэти сүгөбит. Холбоор, саас маччирэнтэ таһаах-тарын иһиннэ сүөһүгэ ве-теринарнай өбүрүтканы оноруу, бостууктарга сү-

гары биэрэбит. Ман-тан күһүн ити дьаһалы салгыы ытыахпыт. Чуолаан, зооветеринарнай специалистар күһүнү ый-дарга интенсивнайдык уо-туулар сүөһүлэргэ группаларынан сөптөөх рациону онорон, үрдүк привееһи ылымыта көмөнү, контуруо-лу күһүгэ күүһүрдүөх-тээхпит.

Совхоз элбэх эмис эти государствога атылааһы-ныгар специалистар тө-рийсөр, салайсар оруолбут улахан. Бары күүспүтүн, сатабылбытын түмөн үрдэ-тиллибит эбэһэтэлистибэ-ни толорууга өссө төрөө-һүннөөхтүк үлэлиэхпит.

А. СОЛОВЬЕВА, ветфельдшер.

Ударнай ыйдар бара турдактарына УРДУК ХААЧЫСТЫБА ИНИН

Быйык бийиги отделе-ниебит сүөсүһүттэрэ са-һынны түөрт ыйга го-сударствога атыла-һаахтаах 451 тонна үүт-тэн 361 тоннатын баста-кы суортааһын тутта-рарга эбэһэтэлистибэ ылыммыттара. Киһилэр биэрбит тылларыгар ту-рар туһугар бары кыах-тарын, сатабылларын ууран үлэһитлэр.

Бастагы ыйытыгар, бэс ыйыгар, суол суоту-нан үүт кыһаан таһаах-лыбаһа эбэһэтэлисти-бэни толорууга улахан куттал үөскөбүтэ. Мэч-чирэнт иһин ыйыгар 166 тонна үүт государствога туттарыллыбытыттан 47 бырыһыана, ол иһигэр от ыйыгар 116 тонна үүт-тэн 83 бырыһыана баста-

та. Фермаларга үүт ырааһын экрана үлэ-лиир. Хаачыстыба күн-нэрин ытыабыт. Мантан күһүн үүт ыла-ма намтыр куттала баар. Ону сэрэтэр, мамы көтүппөт, ынары кистэ-йэн өтөттөөн ылар туһу-гар күһүгэ кыһааһабыт. Ыһаһыгы маршруттанан маччитин, эбии аһылыгы дээһидик онорон ситиһи-үүккэ быһаарар оруол-лааһын үчүгэйдик өй-дүүбүт.

Үүт мамыгар ударнай ыйдарга туһааннаах со-рудакпытын толоробу-тун сөргө бэс ыйыһаары-кэспитин саптарбыт дэ-һэбит.

А. ПЕРМЯКОВА, Мутудай отделениетын зоотехника.



МОЛДАВСКАЯ ССР. Страшенский оройдун «Труженцы завод-совхоза» винограды үрдүк үүтү-гүн ылар суоттаналар. Билигин таһааһыстыба промышленнай типтээх климатизаторлар вино-граднигем орду кичэл-лээхтик көрөлөр-хараһа-лар. Снимокка: завод-совхоз биһилээх винограды үүннэрээччи И. В. Ма-дарь. Кини биригээдэ сепаратом 200-түү центнер винограды хомйор. А. ГРИНЬКО фотога. (ССТА фотохрониката)

СУБАЛ СИГНАЛ СИЭРГЭ БАППАТ БЫҢЫ

Одьулуун Туолбутугар быйыл иккис сылын күөл-сүтүлээх кормовой кул-буһа киригэр үлү төһөсөн, туралар ыһыллыбыттара. Саас сөккө минеральнай уорудуулар киллэрилли-биттэр, гөрөх булкаас-таах эбисе 70 гектар сир-тэ ыһыллыбыта. Ыһыта сайын устата икки төгүл уу ыстарылыбыта. Онон күһүнү балаҕаа күөх маассаны сиптээх туһа-ныахпыт дьон суоттам-мыттара. Үүнүү дараны куһаҕана суох өтө.

Майна эдэр специалист Ефимова У. М. салайар уонча киһилээх звенота үлэлиһтэ. Тыл хаһа-һыстыбатын Саха сирин-нээги научнай-чинчийэр институтун сотруднига сыһаарылыбыта.

Хомойуох иһин, ити коллектив үүннэрбит бы-

ҕаһын арыһах конуктаа-һыта олохтоох ферма сүө-һүтэ киригэр үлү төһөсөн, маччиннэ кэбистэ. Барт элбэх сүөһү уонча күн ус-тата сааһа үүнүүнү ал-дьаһыһан көрө-көрөһи дараһа кыһаамакка, дьа-һал ылаакка хаалла. Ол содулугар, специалистар ааһыларыннан, үүнүү үс-тэммиттан иккитэ туһа-тан таһыста. Ордугун оту мээһиллэр агрегатка би-эрэргэ, звенону ыһаҕа бы-һаарылыһа.

Дэ ити күрдүк эппиэ-тинэ суоһуттан бүтүн коллектив хас дараһа ый-дары үлэһэ халтайга хваһа, общественнай ха-һаһыстыбага улахан ко-роһуну өгөһүлүүнэ.

Бүрүйдэри булуохха, ыһыһаахтардыахха.

